

LOU CANSOUNIÉ DE L'ESCOLO DE LA TARGO

AI LOU FIÉU!...

La nòvi e soun futur (la nòvi bello bruno
E lou futur un blound) partien pèr la Coumuno.
Despuei pas mau de tèms si devien marida,
Fa que tout à-n-un còup s'èron puei decida.
La Coumuno es pas luen e la Glèiso es en fàci
S'acò s'atrovo ansin que voulès que li fàssi!)
Alor, tout en anant, marchò que marcharas,
La nòvi, tout lou tèms, fasié de pichoun pas.
Sa maire li diguè: — Mai, que fas, Margarido,
Se li vas d'aquéu trin, la journado es finido
Davans que l'arriben. — Hoi! ma maire, vous diéu
Se màrchi douçamen, que voulès, ai lou fiéu!...
La maire dis plus rèn, rèsto touto capoto:
Ma fiho qu'a lou fiéu, que tèsto de lignoto!
Coumprèni pas ço qu'es, li pèrdi la resoun
S'es uno malautié bèssai passara proun...
S'envan de la Coumuno à la Glèiso enflourado,
Vague de pichoun pas. La nòvi es pas pressado
Lei counvida disien. Elo fasié: — Moun Diéu!
Mi voulès pas escouta, vous dèsi qu'ai lou fiéu...
— Que tron pòu èstre 'cò? que repepié la maire;
Segur qu'es quaucarèn, n'en souffrisse pecaire!
Sourtèron de la Glèiso e pèr ana à l'oustau
Toujour de pichoun pas, lei gènt rèston badau,
Mai talamen pichoun que metèron douas ouro
Pèr faire lou camin. La maire disié: — Quouro
N'en saren à l'oustau s' acò li duro ansin
Faudra bèn, còup segur, querre lou medecin...
Quand soun à la meisoun, la maire founde en lagno:
— Mi dises qu'as lou fiéu, qu'es aquelo magagno?
Digo-mi, moun enfant, mount adounc ti fa mau?
Ti vau faire coucha, puei susaras un pau;
Pòu que ti fa de bèn, béuras fouaço tisano,
E puei ti taparai, se fau, emé douas vano;
Diés toustèms qu'as lou fiéu, que pòu bèn èstre, anen
S'es pas dangié de mouart, bouto, ti gariren.
La fiho respoundè: — Nàni, ma bouano maire,
Es pas ço que cresès, tambèn souffrissi gaire,
Mai bord que voulès pas crèire ço que vous diéu,
Regardas mei soulié, coupas-li lèu lou fiéu!...
Lei gènt esbalauvi dias se l'aguèron bello,
Lei dous soulié tenien enca pèr la feissello!!

